

Yeba mambo matali bokono ya coronavirus 2019 (COVID-19) mpe salisa kosukisa biloba-loba

LIKAMBO

1

Bokono bonso ekoki kokomisa moto maladi ezala mposo to kabila to munoko na ye.

Bato babotama na bankoko ya Azia, kotangaka mpe Baamerikani bashinua mpe batangami kozwa maladi ya COVID-19 koleka Baamerikani basusu te. Salisa kosukisa bobangi na kotikaka bato koyeba ete kozala moto oyo abotami na bankoko ya Azia bazali na mabaku koleka ya kozwa to kopalanganisa bokono ya COVID-19 te.

LIKAMBO

4

Okoki kosalisa na kusikisaka COVID-19 soki oyebi bilembo mpe ndenge nini bokono yango ebimaka:

- Fievele
- Kosukosu
- Mpema mokuse

Luka lialisi ya monganga soki

- Ozali kokolisa bilembo oyo

MPE

- Ozalaki penepene mpenza na moto oyo ayebani kozala na bokono ya COVID-19 to soki ovandaka to owuti kala mingi te kovanda na etuka moko wapi bokono ya COVID-19 ezali kopalanganisama.

LIKAMBO

2

Bato basusu bazali na likama ya kozwa COVID-19

Bato oyo bazalaki penepene mpenza na moto oyo ayebanaki kozala na COVID-19 to bato oyo bafandaka etuka moko wapi bokono oyo ezali kopalanganisama bazali na likamba mingi koleka ya kozwa yango.

LIKAMBO

5

Ezali na biloko ya pete oyo okoki kosala mpo na komisalisa mpe kosalisa basusu kozala nzoto kolongonu

- Sukola maboko na yo mbala na mbala na sabuni ata mpo na seconde 20, mingi-mingi nsima ya kobimisa mipepe makasi na zolo na yo, kokosula, kosala linseya to intsie, kokende na toilette; mpe liboso ya kolia to kolamba biloko.
- Kima kosimba miso, zolo mpe monoko na yo ntango osukoli maboko te.
- Tikala na ndako soki ozali kobela
- Zipa kosukosu to linseya na yo na musuale to elamba, nsima bwaka elamba yango na poubelle na libulu ya mbindo.

LIKAMBO

3

Moto oyo akokisi ntango na ye ya kotiamya ye moko mosika na basusu to oyo batika to babimisi uta na esika batiaki ye, ye moko, azali na likamba te ya kolekisa bokono na bato basusu te.

Mpo na kozwa bansango na biso ya sika, kende kotala lokasa ya site interneti na biso ya bokono na CDC's coronavirus 2019.

